


THULAGANYETSO YA GO RUTA MOPHATO 9 2021 – 2023



MOPHATO 9 KGWEDITHARO YA NTLHA				
Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
1	Tlhatlhoboyamotheo e elekanyeditsweng/boleng e a diragatswa. Tshedimose tso e a rekotwa gore bokgoni jwa barutwana bo tlhomamisiwe le go lemoga mekhino mo go ithuteng. Tshedimose tso e tshwanetse go dirisetswa go lemosa tatelano ya ditiro tsa go ruta le go ithuta.			
2	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Dipuisanotsamolomo (mosupatselakemorutabana) Reetsa/lebelelapapatso le go buisana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Lebelo • Tirisoyapuoyamaikutlo le e etlhotlheletsang • Bogolojwafonto/mokwalotlanyo/ mofutawamokwalo • Puoyammele 	<p>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya (setlhangwasaponojaaka papatso/phousetara/ dikhathunu/ Dikgemetšhanatsadikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okoladintlha • Go tlodisamatlho • Puisotsenelelo • Ipopelebokao (baanelwa/badiragatsi, maitshetlego, molaetsa) • Bopabokaojwamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsa kgaoganyo ya lefoko. • Puo e etsosangmaikutlo a arileng • Puoyammele • Tirisoyamatshwao a puiso le fonto/ Mokwalotlanya <p>Dikgatotsapuiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Ditlhangwatsatirisano: Papatso/phousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhommo • Diponagalotsasetlhangwa • Tirisoyapuo • Rejisetara <p>Totisamogopolomodikgatongt sa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalapapatso/phousetara</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le dipateronetsamopeleto • Dikhutshwafatso <p>Dira ka polelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popegoyapolelo: • Maina, • Matlhaodi, • Maemedi • Dithuanyi • Dipaka <p>Tlotlofokomotirisong</p>

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
3-4	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Go reetsasetlhangwa se se buisiwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophla le go tshwaela ka: <ul style="list-style-type: none"> -- Tirisoyalentswe -- Tirisoyasegalo le lebelo -- Matshwao a puisomopuisong -- Pulo le tswalelo • Buisanang ka diponagalotse di fa godimo • Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng • Dirisadikgonotse di malebatsa go buajaakasegalo, modumo, lebelo, tlhagisoyalentswe, matshwao a puiso, go buisa ka thelelo • Barutwanabaitlhophela setlhangwasa bona sapuisomme ba se tlhagisamophaposing. 	<p>Setlhangwasadikwalojaakakgangkhu tshwe/terama/naane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipuisanotsakakaretsotsa diponagalotsabotlhokwajaaka baanelwa/badiragatsi, poloto, boanedi, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa/dira ponelopeleyaditragalo) -- Lemorago/maitshetlego -- Kokoanyadintlha ka gasetlhogo -- kokoanyadintlha ka gathitokgang) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) 	<p>Kwalalokwaloikitsiso le lekwalophelegetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhomo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Tirisoyapuo • Rejisetara • Tatelano e elolamengyadipolelo • Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano • Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisamogopolomodikgatongts a go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Lokwaloikitsiso le lekwalophelegetso [03/12/2020]</p>	<p>Go gatelela ka go boeletsadipopegotsapuo le melawanatsabeketsepeditse di fetileng.</p> <p>Dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le dipateronetsamopeleto • Dikhutshwafatso, • Diakeronime • Kutu, tlhogo, mogatlana, • Mainatswako <p>Dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maina, matlhaodi, maemedi • Matshwao a puiso • Dipaka; puosebui le puopegelo; • Popegoyapolelo; dithuanyi <p>Tiriso e etseneletsengyapuo: Maele le diane; phefofatso</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Tshiamiso ya tiriso ya tlotlofoko ya tiro e e kwadilweng</p>

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
	TEKANYETSO/TIRO E E TLHOMAMENG: TIRO 1 TIRO YA MOLOMO PUISSETSOGODIMO (Maduo 20). Barutabanabasimololatiro e ka kgweditharoyantlhammeba e feleletsa ka kgweditharoyabobedi fa maduo a rekotiwa.			
5-6	Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Mmuisano Reetsamotlotlowamogala/mmuisanomagarenggamodire diwasenthara/setheosa/ya kamogelomegala le modirelwamabapi le kganetsano ka ga tumalano/konteraka <ul style="list-style-type: none"> • Segalo • Tirisoyapuo • Rejisetara • Melawana Puisetsogodimo eeipaakanyeditsweng <ul style="list-style-type: none"> • Dirisadikgonotse di malebatsa go buajaaka • Segalo • Kutlwalo • Lebelo • Tlthagisoyalentswe • kapodiso • Thelelo <ul style="list-style-type: none"> • Barutwanabadirisasetlhangwap uiso le go se tthagisamophaposing 	Go buisatumalano (konteraka) magarenggamorekisi le moreki <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Tirisoyapuo • Puo e ekgethegilengyakonteraka/tumalano • Botlhokwajwatshaeno • Thuso fa go na le kganetsano/go sa dumalane Poko <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsaleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, kgopolo; moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaojwapapiso • Maikutlo a mmoki • Thitokgang/morero le molaetsa 	Setlhangwasatirisano: Lenanetema le metsotso <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Letlhomeso • Maitlthomo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Tirisoyapuo • Rejisetara • Tatelano e elolamengyadipolelo • Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano • Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa Kwalalenanetemalemetsotso o sa le molebowadikgatotsa go kwlamorago	Dira ka mafoko: Makopanyi. Dira ka polelomotirisong: Popegoyapolelo; Mefutayadipolelo; Puosebui le puopegelo; Dipolelotsa dipotso; Bokaojwamafoko: Diane le maele Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto; Dikhutshwafatso –ditlhakaina, diakeronomi, tlogeloyatlhogo/karoloya bofeloyalefoko, Tlotlofokomotirisong: Puoditumalano (dikonteraka) le ditokomana/dikwalotsamolao

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
7- 8	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Tekatlhaloganyoyatheetso (mmuisano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsammuisano • Kwaladintlhathuto • Puo le maatla • Segalo • Maikutlo • Matseno le bokhutlo • Araba dipotso <p>Tiroyamolomo: Puo e esaipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophasetlhogo se semaleba • Rulaganyatshedimosetso gore e lomagane • Supa tlotlofoko le dipopegotsapuotse di nepagetseng. • Matseno le bokhutlotse di maleba • Dirisadidiriswatsapono, kutlopono fa go kgonagala 	<p>Setlhangwasadikwalojaakapadikgangkhutshwe/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlhokwatsasetlhangwasadikwalo: jaakabaanelwa/badiragatsi, tiro/tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso • (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlhokwatsaleboko • Popego e e ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Thulaganyomofuta, setaele le ditebego • Bokaojwabotshwantshi • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa <p>Ditogamaanotsapuiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okoladintlha, go tlodisamatlho, ipopelesetshwantshosatlhaloganyo • Puisotsenelelo • Neelatlhalosoyabokao • Bokaojwamafoko • Ntlhakemoyamokwadi • Ntlha le kakanyo • Bokao jo bosatlhamalalang 	<p>Kwalatlhamo: tthamoyaKanelo/ tlhaloso/maitlhom/ngangisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophoyamafoko • Lentswe la mong le setaele • Tlhaloso e ebonagalang/ utlwagalangsentle • Segalo • Dintlhakgolo le tse di tshegetsang • Mmepewadikakanyo (thulaganyoyadikakanyo) • Tlthagisasetlhangwa gore se tlhatlhojwe. <p>Totisamogopolomodikgatong go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalatlhamo o latelamolebowa dikgatotsa go kwala</p>	<p>Dira ka mafoko: Madiritota; Madirimatlhaedi.</p> <p>Dira ka polelo: Polelwanakutu le polelwanakalaina</p> <p>Bokaojwamafoko: Diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto; akeronimi.</p> <p>Tlotlofokomobokaelong Tshiamisoyathutapuo go tswa go tiro e ekwadilwengkebarutwana.</p>

TLHATLHOBO /TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 2: GO KWALA TLHAMO;
 TlhamoTlhaloso, kanelo le maitlhomomo (maduo: 40)
 Mo tsamaong ya kgweditharo.

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
9-10	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: REETSA pegeloyalekwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Diponagalo • Tirisoyapuo • Segalo • Rejisetara • Matseno le bokhutlo <p>Buisanang ka diphitlhelelo Tlhagisoyamolomoyapegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirisoyapuo • Rejisetara • Segalo • Puoyammele • Matseno le bokhutlo 	<p>Buisapegeloyalekwalodikgang/makasine Ditogamaanotsapuiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisotsenelelo • Diponagalotsasetlhangwa, sk. poloto, baanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang/ • Morero, ntlhakemoyamoanedi • Ipopelabokaojwamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsakgaoganyoyamafoko. • Bokao jo botlhamaletseng le jo bosatlhamalalang. <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlhokwatsaleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaojwapapiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Ditlhangwatsatirisano: boloko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokegotsatiro le mofutawa setlhangwa • Kagego, setaele, ntlhakemo • Baamogedi/babuisibabatobilweng, maitlhomomo le tiriso • Tlhophoyamafoko • Popegoyapolelo, boleele le mefuta • Melawanayatemana <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalaboloko o sale molebowa dikgatotsa go kwalamorago</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mediriso - Modirisogo Modirisotaelo Modirisokgonego Modirisopego Modirisotlwaelo Modirisokeletso</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Dipolelonolo; Dipolelopate; Dipolelotswako; Tira le tirwa; Dipaka;</p> <p>Bokaojwamafoko:</p> <p>Diane le maele Bokao jo botlhamaletseng, Bokaojwabotshwantshi, Poeletsomodumo (Ditumanosi) Mothofatso</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipateronetsamopeleto; Matshwao a nopolo; Lenalana</p>

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
9-10		Buisetsa/lebelela go tlhaloganya (dirisapegeloyalekwalodikgang) <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Tlodisamatlho • Puiosotsenelelo • Ipopelebokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) • Ipopelebokaojwamafoko a asa tlwaelegang ka go dirisadikgonotsa kgaoganyoyamafoko • Puo e etsosangmaikutlo a arileng • Araba dipotso 		
TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA [maduo 70] 1. Tekatlhologanyo ya puiso [ya dikwalo/ e eseng ya dikwalo (maduo 25)] 2. Setlhangwaponono (maduo 15) 3. Tshobokanyo (maduo 10) 4. Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20) Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.				
MOPHATO 9 KGWEDITHARO 1				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE TLHAGISA	DIPOPEGO PUO LE MELAWANA
DITIRWANA TSA TLHATLHOBO TSWELEDI				
	Ditiro tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua tse di maleba le COVID 19 	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa go buisetsagodimo • Ditirwana tsa Tekatlhologanyo • Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharo tse di tlhaoletsweng semesetara. 	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ka ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Go kwala ka boitlhamedi 	Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana Metseletsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano

MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG : KGWEDITHARO YA 1			
	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 [TIRO YA MOLOMO] Go buisetsa godimo (maduo 20) Simolola ka tiro e mokgweditharo 1 mme e feleletswemokgweditharoya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa.</p>	<p>GO KWALA TLHAMO TIRO 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo <p>Tlhaloso / kanelo/ maipolelo (maduo 40) E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 3 TSIBOGELO YA SETLHANGWA (maduo 70) Potso 1: Tekatlhaloganyo ya puiso [ya dikwalo / e eseng ya dikwalo (maduo 25) Potso 2: Setlhangwaponono (maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana (maduo 20)</p> <p>Ditirwana tsa tekanyetso e, di se kwalwe ka nako e le nngwe.</p>

MOPHATO 9 KGWEDITHARO YA BOBEDI				
Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
1 - 2	<p>Go reeletsa go tlhaloganya Reetsakgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dintlhakgolo le dikakanyo tshegetso • Tirisoyapuo • Rejisetara • Araba dipotso <p>Puo e eipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barutwanabadirapatlisisokgotsatlhotlo misojaakatiroyaboipaakanyetso • Melawanayatlhagiso • Puoyammele • Matseno, mmele le bokhutlo • Tirisoyapuo 	<p>Buisasetlhangwakwalo, sk. Padi[patsana]/ naane Ditogamaanotsapuiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisotsenelele • Diponagalotsasetlhangwa, sekao. poloto, baanelwa, maitshetlego, moanedi, maikutlo, thitokgang ntlhakemoyabaanedi • Ipopelabokaojwamafoko a asa tlwaelegang le ditshwantsho ka go dirisadikgonotsakgaoganyoya mafoko • Popegoyapuo le setaele <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlhokwatsaleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaojwapapiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Ditlhangwatsatirisano: Pegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokegotsatiro le mefutatlhangwa • Kagego, setaele, tlhagisomogopolo • Maitlhommo a bareetsibabatotilweng le bokaelo • Tlhopoyamafoko • Popegoyadipolelo, bolelele le mefuta • Melawanayaditemana • Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalapegelo o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Kutu, ditlhogo, megatlana; maemedi</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Mefutayadipolelo; Kitsokakaretso, Puosebui/puopegelo; Tira le tirwa; Dipaka</p> <p>Bokaojwamafoko:</p> <p>Diane le maele; Bokao jo bo tlhamaletseng; jwabotshwantshi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Matshwao a nopolo; Dipateronetsa mopeleto; Dikhutshwafatso.</p>
<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG TIRO 1</p> <p>TIRO YA MOLOMO (Tiro e simolotswe mo kgweditharong ya ntlha e tlaa tsewelediwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (maduo 20) <p>Barutabana ba simolola tiro/tiragalo mo tsamaong ya kgweditharo ya ntlha go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi.</p>				

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
3-4	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Go reeletsa go tthaloganya: lokwalotshelo/kgatisoyamotlotlo o o odiragadiwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosaditogamaanotsadikgatot sa go reetsa • Araba dipotso ka go kwala <p>Puiso e esaipaakanyediwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso e emalebayalentswe, segalo le lebelo • Matshwao a puisomopuisong • Puoyammele • Kamano le baamogedi/babuisi/baamogedi 	<p>Buisasetlhangwa, sk. terama/kgangkhutshwe/naane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e ekgethegilengmodiponagalongsadikwalo. • Bontsha go tthaloganyakgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditiragalo, maitshetlego, karoloyamoanedi, thitokgang, bokhutlo. <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Buisa/lebelelasetlhangwa, sk. athikeleyalekwalodikgang/ diathikeletsadimakasine go bona tshedimose tso le go di tthaloganya</p> <p>Ditogamaanotsapuiso</p> <p>Temanyatekatlhaloganyo go tswamobukakgakololong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okoladintlha le go tlodisamatlho • Puisotsenelelo • Maitlhomo le babuisi/baamogedibabatobilweng • Ipopelebokao le bokhutlo • Ntlha le kakanyo • Bokaojwamafoko a asatlwaelegang • Supa puo e edigelang <p>Sobokanyasetlhangwa</p>	<p>Setlhangwasatirisano se seleele sk. Athikeleyalokwalodikgang/ makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhomo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Tirisoyapuo • Rejisetara • Tatelano e elolamengyadipolelo • Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano • Dirisamefuta e efarologanengyadipolelo, boleele le dipopego • Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo <p>Totisamogopolomodikgatongtso go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalaathikeleyalokwalodikgang / makasine</p>	<p>Dira ka mafoko: Madiri; madiritota le Madirimatlhaedidikutu; ditlhogo le megatlana</p> <p>Dira ka polelo: Dipolelotswako; kitsokakaretso, puosebui/puopegelo</p> <p>Bokaojwamafoko: Diane la maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Matshwao a nopolo; dipateronetsamopeleto; dikhutshwafatso.</p>

5-6	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Reetsasetlhangwasatheet sojaaka potsotherisano/motlotlo/g o tlotlakgang gore e tlhalogannwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsayadintlhathuto ka nakoyatheetso • Reetsa ka tsenelelo <p>Dipuisanotsamolomo [mosupatselakemorutabana]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsayakarolomodipuisanong tse di thaetswengmosetlhangwen gsamolomo • Thefosano • Matshwao a mokgwawapuo • Melawana 	<p>Buisasetlhangwa, sk. kgangkhutshwe/naane / padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e ekgethegilengmodiponagalongsadikwalo. • Bontsha go tlhaloganyakgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditiragalo, maitshetlego, karoloya moanedi, thitokgang, bokhutlo. <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlhokwatsaleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaojwapapiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa <p>Go buisetsa/go lebelela go tlhaloganya (dirisasetlhangwa se sekwadilweng/se se bonwangjaaka dikhathunu/dikgemetšhanatsadikhomiki)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okoladintlha • Tlodisamatlho • Puisotsenelelo • Ipopelebokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) • Ipopelabokaojwamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsakgaoganyoyamafoko • Puo e etsosangmaikutloaarileng <p>Boeletsapopegoyatshobokanyo</p>	<p>Kwalasetlhangwasatirisano: lekwalo la kgwebo/semmuso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopoyamafoko • Lentswe la mong le setaele • Tlhaloso e ebonagalangsentle • Segalo • Dintlhakgolo le tse di tshegetsang • Mmepewadikakanyo (thulaganyoya dikakanyo) go rulaganyadikakanyotse di lomaganang • Tlhalogasetlhangwa gore se tshwaiwe <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalalekwalo la kgwebo/semmuso, o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago.</p>	<p>Dira ka mafoko: Dikutu; Ditlhogo; Megatlana; Matlhaodi; Matlama</p> <p>Dira ka polelo: Temanayatlhaloso; Temanayamatseno; Temanayabokhutlo; Dipaka; Popegoyapolelo; Mefutayadipolelo.</p> <p>Bokaojwamafoko: Diane la maele</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>
<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG TIRO 4 GO KWALA Setlhangwasatirisano: madoo 20 (tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e le nngwe ya tse di leele) (E kwalwe pele ga teko e e laotsweng)</p>				

<p>7-8</p>	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Reetsapegeloyalokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego • Diponagalo • Tirisoyapuo • Segalo • Rejisetara Matsen le bokhutlo <p>Tlhagisoyamolomoyapegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirisoyapuo • Rejisetara • Segalo . Puoyammele . Matseno, mmele le bokhutlo 	<p>Buisapegeloyalokwalodikgang /makasine Ditogamaanotsa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisotsenelelo • Diponagalotsasetlhangwa sk. Poloto, moanelwa, maitshetlego, moaned, maikutlo, thitokgang, molebowabaanedi • Ipopelebokaojwamafoko a asatlwaelegang ka go dirisadikgonotsakgaoganyoyamafoko • Bokao jo bothamaletseng le jo bosatlhamalalang <p>Dikgatotsapuiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwaq) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlhokwatsaleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaojwapapiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa <p>Buisetsa/lebelela go tthaloganya (dirisapegeloyalokwalodikgang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola • Tlodisamatlho • Puiosotsenelelo • Ipopelebokao (baanelwa, maitshetlego, molaetsa) • Ipopelebokaojwamafoko a asa tlwaelegang ka go dirisadikgonotsa kgaoganyoyamafoko • Puo e etsosangmaikutlo a arileng • Araba dipotso 	<p>Kwalatlhamo: Kanelo/tlhaloso/ngangisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophoyamafoko • Lentswe la mong/sebui le setaele • Tlhaloso e ebonalangsentele • Segalo • Dintlhakgolo ledikakanyotse di tshhegetsang • Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo • Neelatlhamo go lekanyetswa <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalatlhamo o setsemolebowadikgatotsa go kwalamorago</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Mediriso– Modirisogo Modirisotaelo Modirisokgonego Modirisopego Modirisotlwaelo modirisokeletso</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Dipoeelonolo Dipolelopate Dipolelotswako Tira le tirwa Dipaka</p> <p>Bokaojwamafoko:</p> <p>Diane le maele Bokao jo bothamaletseng Bokaojwabotshwantshi Poeletsomodumo (ditumanosi) Mothofatso</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipateronetsamopeleto; Matshwao a nopolo Lenalana Tlotlofokomotaelong Tshiamisophekolo go tswa go tirokwalo yabarutwana.</p>
------------	--	--	---	---

BEKE 9 - 10	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 (Teko e e laotsweng) Tsibogelo go setlhangwa (MADUO 70) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyoyapuiso (mادuo 25) • Potso 2: Setlhangwaponو (mادuo 15) • Potso 3: Tshobokanyo (mادuo 10) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana (mادuo 20) 			
	MOPHATO 9 KGWEDITHARO 2			
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO PUO LE MELAWANA
	DITIRO TSA TLHATLHOBO TSWELEDI			
	Ditiro tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua</i> • <i>Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse le ditlhokego tsa maemo a COVID 19</i> 	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dikgato tsa go buisa</i> • <i>Ditiro tsa go buisetsagodimo</i> • <i>Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso</i> • <i>Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara.</i> 	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dikgato tsa go kwala</i> • <i>Go kwala ditemana</i> • <i>Ditlhangwatsatirisano</i> • <i>Tlhamo</i> • <i>Tlhamo ya boitlhamedi</i> 	Ditiro tsa dipopegotsa puo le melawana <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana</i>
	MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BOBEDI			
	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 1 (TIRO YA MOLOMO) <ul style="list-style-type: none"> • <i>Puisetsogodimo (mادuo 20)</i> Barutabana ba simolola tiro mo tsamaong ya kgweditharo 1 go netefatsa gore barutwana botlhe ba lekanyetswa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bobedi	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> • GO KWALA SETLHANGWA: Tse pedi tse dikhutshwane kgotsa e le nngwe ya tse dileele (mادuo 20) E kwalwe pele ga teko e e laotsweng	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5 TEKO E E LAOTSWENG TSOBOGELو YA SETLHANGWA (MADUO 70) Potso 1: Tekatlhaloganyoyapuiso (mادuo 25) Potso 2: Setlhangwaponو (mادuo 15) Potso 3: Tshobokanyo (mادuo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (mادuo 20)	

MOPHATO 9 KGWEDITHARO YA BORARO 2021 - 2023				
Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
1 - 2	<p>Mmuisano/ditherisano Reetsatherisanomagarenggaba thobababedi (mmuisano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popego le kgoloyadikakanyo • Dirisadikgonotsaditherisano go <p>fitlheleladitumalano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setaelesapuo <p>PUISO E E SA IPAAKANYETSWANG</p> <p>. Tiriso e emalebayaentswe, segalo le lebelo/mosito</p> <p>.</p> <p>Tiriso/kobameloyamatshwaomo puisong</p> <p>. Puoyammele</p> <p>. Kamano le bareetsi</p>	<p>Buisasetlhangwa, sk. terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsepamo e ekgethegilengmodiponagalongsadi kwalo. • Bontsha go tlhaloganyakgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditiragalo, maitshetlego, karoloya moanedi, thitokgang, bokhutlo. <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>tekatlhaloganyoyapuiso: setlhangwaponu - khathunu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okoladintlhakgolo • Go tlodisamatlho go ntshadintlhatse di tshegetsang • Diradiponelopele • Ipopelabokaojwamafoko a asa tlwaelegang le ditshwantsho • Go dirapoeletso go godisa go tlhaloganya • Tlhotlhetsoyatlhopho le tlogeloya dintlhamobokaongjwasetlhangwa • Seabesadidiriswatsabotshwantshi le puo e egogelang • Seabesaditegenikitsapono 	<p>Setlhangwasatirisanosk.Mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopoyamafoko • Lentswe la sebele le setaele • Tlhaloso e ebonagalangsente • Segalo] • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalammuisano o lateledikgatomolebotsa go kwala.</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainakgongwa le mainakgopolo, matlhaodi, makopanyi le mafoko a tirisano</p> <p>Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo; dipaka; mefuta yadipolelo; mefutayaditemana; tira le tirwa; dipolelo le dipolelwana.</p> <p>Bokaojwamafoko: Maadingwa, malatodi; makwalotshwano; madumatshwano.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto Dipateronetsamopeleto</p>

<p>3-4</p>	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Ditheetso le botsayakarolomodipuisanongts atiroyaporojeke go itshetlegilwe/ikaegilwe ka gaihuto[tshekatsheko] yadikwalo. (morutabana e le mosupatselawadipuisano). Reetsa gore patlisiso e dirwajang? . Reeletsatshedimosetso ka gatiroyaporojeke; mokgwathuto/thutatsela, tirego, maitlhommo, molebo . Ditaello . Dikgatotsatiroyaporojeke. . Botsa le go araba dipotso . Abelanadikakanyo le megopolo.</p>	<p>Buisetsatshedimosetso Mekgwatlhagisoyaporojeke: sk. phousetara/phasalatso//boroutsharaTlhagiso ka dipapetla /Pina yaroko/Thadiso/Lebokokgalaletso/ Motshamekokhutshwewamotlae [khutshwe e edirisangmotlae] / Phetolelo/fetolelapopegoyaterama go kaneloj.j.</p> <p>Poeletsoyaditlhangwakwalo kotara1 le 2</p> <p>Ditogamaanotsa go buisa . Gookola, tlodisamatlho, bopa setshwantsho sa tlhaloganyo . Puisotsenelelo . Ipopalebokao . Bokaojwamafoko . Ntlhakemoyamokwadi . Ntlha le kakanyo Bokao jobosatlhamalalang.</p> <p>Buisasetlhangwasadikwalo . Tsepamo eekgethegilengmodiponagalongsadikwalo. . Bontshatlhaloganyokgoloyapoloto le kgotlhang, boanedi, phetogoyaditiragalo, maitshetlego, karoloya moaned, thitokgang, bokhutlo</p> <p>Dikgatotsapuiso: • Pele gapuiso (Matseno a setlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba</p>	<p>Kwalasetlhangwasatirisanog o ikaegilwekakgang/terama e ithutilweng; sk. Boroutshara/ Boloko/Phousetara/Phasalatso/Thadiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokegotsakagego, setaele • Baamogedibabatobilweng. maitlhommo le tiriso • Tlhophoyamafoko, puoyapapiso, matshwao, mmala, e fitlhelwa fa kae? • Popegoyapolelo, bolelele le mefutayayona • Tlhophoyadikarolwanatsapono le tsabotlhami <p>Totisamogopolomodikgatong tsa go kwala • Go dirapaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa</p> <p>Kwalasetlhangwasatirisanano</p>	<p>Dira ka mafoko: Matlhaodi Dira ka polelo: Puosebui le puopegelo; dipaka; mefuta dipolelo; mefutayaditemana; tira le tirwa; dipolelo le dipolewana</p> <p>Bokaojwamafoko: Jo botlhamaletseng le jo bosatlhamalalang/ jwabotshwantshi; poeletsomodumo (ditumanosi, ditumammogo), mothofatso, maetsi</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>
------------	---	---	--	--

**TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE –
KGATO 1: Patlisiso (Barutwana ba dira patlisiso ya porojeke ya bona) (Maduo 20)**

<p style="text-align: center;">5-6</p>	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tlthagiso yamolomo</p> <p>Barutwanabadirapatlisisokgotsatl hotlhomisojaakatiroyaboipaakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melawanayatlhagiso • Puoyammele • Matseno, mmele le bokhutlo • Tirisopuo 	<p>Buisetlhangwasadikwalo sk. padi/kgangkhutshwe/naane sk. ditlhamane, dinoolwane, dikinane, mainane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsasetlhangwasa dikwalojaakapopego, baanelwa, maitshetlego, poloto, kgotlhang, matshwao, go humagamodumo, kgopolo, dipontsho <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/tlhatlhoba) <p>Go buisetsa/lebelela go tllhaloganya (ditlhangwatsapono le tse dikwadilweng)</p> <p>Ditogamaano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okoladikakanyokgolo • Go tlodisamatlho go ntshadintlhatse di tshhegetsang • Puisotsenelelo • Diradiponelopele • Ipopelabokaojwamafoko le dikgopolo • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Tlhotltheletsoyatlhopho le tlogeloyadintlhamobokaongjwas etlhangwa. • Seabesadidiriswatsabotshwantshi le puo e egogelang • Go ipopelabokao le bokhutlojwamokwadi <p>Tshosobanyo ya setlhangwa</p>	<p>Kwalatlhamo e thaetswemosetlhangwengsalokwalo le leithutilweng/sekasekilweng. Kanelo/tlhaloso/maitlhomomo/ngangisano/boroutshara/phasalatso/boloko</p> <p>Kwalaporojekeyatota. kagego le diponagalotsannete/tsepamemng. rulaganyaditeng (mmapawatlhaloganyo).</p> <p>Dintlhakgolo le tse di tshhegetsang. Melawanayaditemana. Tatelano e eutlwalangyaditemana go netefatsatomagano</p> <ul style="list-style-type: none"> . Makopanyi. Melawanayapuo . Tlhopoyamafoko. Lentswe la sebele/tota le setaele. Tlhaloso e ebonagalangsente. Segalo. <p>Dintlhakgolo le tse di tshhegetsang. . Mmapawatlhaloganyo go rulaganyatomaganoyadikakanyo.</p> <p>Neelatlhamo go lekanyetswa</p> <p>Kwalatlhamo go ikaegilwe ka setlhangwasalokwalo le leithutilweng go latelatirego/dikgatatomolebomo go kwaleng.</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Makopanyi le mafoko a alemosang Phetogo</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Puosebui le puopegelo; mefutaya dipolelo, popegoyapolelo; tira le tirwa; dipaka; mefutayaditemana.</p> <p>Bokaojwamafoko:</p> <p>Makaelagongwe, malatodi, madumatshwano; makwalotshwano</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipateronetsamopeleto</p>
---	---	---	--	---

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 – GO KWALA TLHAMO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE –

KGATO 2: GO KWALA

(barutwana bamekamekana le go kwala porojeke ya bona) MADUO 30.

Dikgato tsa go kwala tlhamo;

- Go dira ipaakanyetsotiro
- Go kwala ditlhangwatsa ntlha
- Go boeletsa
- Go tseleganya
- Go tlhotlha diphoso le go tlhagisa

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tthagisa	Dipopegotsapuo le melawana
7-8	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua:</p> <p>Tlthagiso yamolomo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirisoyapuo • Rejisetara • Segalo • Puoyammele • Matseno le bokhutlo 	<p>Setlhangwasadikwalo jaaka kgangkhutshwe, padiyabašwa/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsabotlhokwa tsasetlhangwasadikwalo: jaaka baanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsabotlhokwatsa leboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaojwapapiso • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Setlhangwasatirisano: Thadiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithokegotsakagego, setaele • Maikaelelo/maitlhomona bareetsibabatotilweng le bokaelo • Tlhopoyama foko, tlhaloso e ebonagalangsentle • Dintlhakgolo le tse di tshegetsang • Popegoyapolelo, boleele le mefuta • Dirisamakopanyi go netefatsatomagano <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tthagisa <p>Kwalathadiso o lateladikgatotsa go kwala.</p>	<p>Dira ka mafoko: Matlhaodi (popego)</p> <p>Dira ka polelo: Temanayatlhaloso; temana e e itlhophelwang; temana e earoganyang.</p> <p>Bokaojwama foko: Lefoko le leemelangpolelwana.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7 – GO KWALA POROJEKE YA BOITLHAMEDI-KGATO 3: TLHAGISO YA MOLOMO

Barutwana ba dira tlhagisa ya molomo ya porojeke ya bona [maduo 20]

- Dirisa sebopego se se maleba: matseno, mmele le bokhutlo
- Tlhagisa dintlhakonokono le dintlha tshegetso
- Bontsha bosupi jwa dipatlisiso / ditlhotlhomiso
- Dirisa puo ya mmele e e maleba le dikgono tsa tlhagisa s.k. tebo ya matlho le kutlwalo ya lentswe
- Go tsaya karolo mo dipuisanong
- Neela pegelo e e utlwagalang
- Tshegetsa dipuisano
- Bontsha bomasisi go di tshwanelo le maikutlo a ba bangwe

Simolola ka tiro ya molomo kgweditharo 3 le go feleletsa mo kgweditharong 4 ka nako ya fa maduo a rekotiwa.

**TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8
TSIBOGELO GO DIKWALO (MADUO 30)**

- Poko (maduo 10)
- Terama (maduo 10)
- Khutshwe (maduo 10)

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
9-10	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Go tlotlakgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhokomela: dikgonotsa go bua, segalo, kapodiso, lebelo, kutlwaloyalentswe/phetogoyaseg alo, teboyamatlho, kemo, puoyamatsogo le dikarolotsammele • Melawana le diponagalotsakgang <p>Puisetsogodimo e eipaakanyeditsweng; Dirisadikgonotsa go buatsa di malebajaaka; Segalo, selekanyosalentswe, lebelo, tlhagisoyalentswe, kapodiso, kelelo (bokgeleke) . Kemo . Melawana le diponagalotsakgang.</p>	<p>Buisasetlhangwasadikwalojaaka terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsabotlhokwa tsasetlhangwasadikwalo: jaaka badiragatsi, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ thatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalotsabotlhokwatsaleboko • Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo • Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, • Thulaganyo, setaele le ditebego • Bokaojwobotshwantshi • Maikutlo/moono • Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Setlhangwasatirisano, sekao. imeile/ lekwalo la maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhomo/maikaelelo • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Tirisoyapuo • Rejisetara • Thulaganyo e elolamengyadipolelo • Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano • Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipakanyetsotiro • Go kwaladithangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalaimeile/lekwalo la maranyane o latelamolebowadikgatotsa go kwala</p>	<p>Dira ka mafoko: Madiri Mabotsi, masupi, maemedi</p> <p>Dira ka polelo: Tsamaiso, thulaganyo go ya ka maemo, Thulaganyo go ya ka botlhokwa, temana e ekhutlisang</p> <p>Bokaojwamafoko: Lefoko le leemelangpolelwana.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
DITIRO TSA TLHATLHOBOTSWELEDI				
	Ditiro tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua • Ditiro tsa go reetsa le go bua di ikamagantse ledithokego tsamae mo a COVID 19 	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa go buisetsagodimo • Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlhaotsweng tsa semesetara. 	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go kwala ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tlhamo ya boitlhamedi 	Ditiro tsa dipopegotsapuo le melawana <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana
MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BORARO				
	TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 6 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE <ul style="list-style-type: none"> • Patlisiso le go kwala porojeke (madoo 20 + 30 = 50) Poroje e dirwe go ikaegile ka setlhangwa se le sengwe se se ithutilweng: Maboko/ dinaane/ dikgangkhutshwe, terama/ padi	TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA BOITLHAMEDI YA POROJEKE <ul style="list-style-type: none"> • TIRO YA MOLOMO (MADUO 20) • Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Tiro 6 	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8 TSIBOGELO YA DIKWALO [madoo 30] <ul style="list-style-type: none"> • Poko (madoo 10) • Terama (madoo 10) • Kgangkhutshwe (madoo 10) 	

MOPHATO 9 KGWEDITHARO YA BONE 2021 - 2023				
Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
1-2	<p>Tekathaloganyoyatheetso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsibogelo e etseneletsengyaditlhan gwatse di farologaneng Go reetsatshedimose tso e etotobetseng Go reetsa le go itumeleladitlhogotsadi naane Go araba dipotso. <p>Tiroyamolomo e esaipaakanyediwang</p> <p>Tlhophasetlhogo se semaleba</p> <ul style="list-style-type: none"> Rulaganyatshedimose tso ka manontlhotlho Supa tlotlofoko e enepagetseng le dipopegotsapuo le melawana Tirisoyapuo Matseno, mmele le bokhutlo e nnetse di maleba <p>. Dirisadithusapono, dikutlo-pono le didiriswadingwetse di teng.</p>	<p>Setlhangwasadikwalojaaka Kgankhutshwe/terama/padi/naane</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalokgolotsabotlhokwatsasetlhangwa sadikwalo: jaakabaanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhang, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Poko</p> <ul style="list-style-type: none"> Diponagalotsabotlhokwatsaleboko Popegoya ka fa gareyaleboko: maele, dikapuo/puoyabotshwantshi, moribo le morumo Popego e ekwantleyaleboko: mela, mafoko, ditemana, Thulaganyo, setaele le ditebego Bokaojwobotshwantshi Maikutlo/moono Thitokgang/morero le molaetsa 	<p>Setlhangwasatirisano, sk. Lekwalophelegetso le lokwaloikitsiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokegotsakagego, setaele Maitlhommo a bareetsi b aba totilweng le bokaelo Tlhophoyamafoko, puopapiso, matshwao, mmala, boemelo Tlhophoyadikarolopono le botlhami <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go diraipaakanyetsotiro Go kwaladitlhangwatsantlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalalekwalophelegetso le lokwaloikitsiso</p>	<p>Dira ka mafoko:</p> <p>Madiri</p> <p>Dira ka polelo:</p> <p>Puosebui le puopegelo</p> <p>Tira le tirwa</p> <p>Bokaojwamafoko:</p> <p>Botemepedi, tirisoyamafoko a mantsi</p> <p>go feta selekano, tirisoyamafoko a mabedikgotsa go feta mopolelong a a rayangselo se le sengwe, tiriso yamafoko a bokaobo le bongwemopolelong</p> <p>Puoyaditlhophadingwetse di rileng, Mafoko a adirisiwangke bathobationngwe e erileng.</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto:</p> <p>Dipateronetsamopeleto</p>
<p>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 7</p> <p>TIRO YA MOLOMO: (20 madu)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhagiso ya molomo ya porojeke <p>Barutabana ba simolola go rulaganya tiro mo tsamaong ya kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana botlhe ba a tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.</p>				

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
3-4	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Tekatlhaloganyoyatheetso (dirisammuisano o ogatisitsweng)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsammuisano • Tsayadintlhathuto • Puo le maatla • Segalo • Moono/maikutlo • Matseno le bokhutlo • Araba dipotso <p>Dipuisanotsamakgotlhana/fora mo/ dipuisanotsalekoko/dipuisanot sa ditlhopha [morutabanakemosupatsela]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batsayakarolo • Melawanayadipuisanotsa makgotlhana • Thefosano • Tirisoyapuo • Dikganetsanomodipuisanong • Matseno le bokhutlo <p>Ditlhopha di bua ka dilotse di diragalangompiemotse di bakgatlhana.</p>	<p>Setlhangwasadikwalojaaka Kgangkhutshwe /padi/ terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diponagalokgolotsabotlhokwatsasetlhangwa sadikwalo: jaakabaanelwa, tiragalo, mmuisano, poloto, kgotlhana, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsa setlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) • Go okola, go tlodisamatlho, go bopa setshwantshosatlhaganyo <p>Go buisa /lebelelatekatlhaloganyo pono/mmediantsi setlhangwajaakakerafokhathuni/papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola, go tlodisamatlho, go aga setshwantshosatlhaganyo • Puisotsenelelo • Ipopelebokao • Bokaojwamafoko • Ntlhakemoyamokwadi • Ntlha le kakanyo • Bokao jo bosatlhamaalalang 	<p>Setlhangwasatirisano, sekao. Dikaelo le Ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhomomaikaalelo • Rulaganyaditeng (mmapawatlhaganyo) • Dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Melawanayaditemana • Tatelano e etlhabosangyaditemana go netefatsatomagano • Tomaganoyamagokanyi • Melawanayapuo <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhagwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalasetlhangwasatirisano [setlhangwasaditaelo/ dikaelo]</p>	<p>Dira ka mafoko: Mainatota, modirisogo, leinatswako</p> <p>Dira ka polelo: Tsamaiso, Thulaganyo go ya ka maemo, Thulaganyo go ya ka botlhokwa, Temanayabokhutlo</p> <p>Bokaojwamafoko: Puo e enaganelang/e e lebelelangdilo ka letlhakore le le lengwe, Puo e egobeletang, Puo e esekamelangmoletlhakoreng le le lengwe, Puo e etsosangmaikutlo a arileng</p> <p>Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto Dikhutshwafatso – ditlhakaina, akeronimi, tirosoyakaroloyantlha yalefoko, go bopakhutshowafatso, sk. mos: (boemongjwaMosupologo). Tirisoyakarolo e e fa gare, bobafeloyalefoko go bopakhutshwafatsosekao: Molebogeng e nnaLebokotsaMaseke go e nna Sego</p>

<p>5-6</p>	<p>Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Motlotlo</p> <p>Puisetsogodimo e eipaakanyeditsweng.</p> <p>Dirisadikgonotsa go buatse di malebajaakasegalo, selekayosamodumo, lebelo, tlhagisoyalentswe, kapodiso le bokgeleke</p> <p>Morutabanakemosupatsela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsayatshwetso ka maemo a amaleba le setlhogo • Melawanaya go bua • Puo le maatla • Matshwao a mokgwawapuo 	<p>Setlhangwasadikwalojaaka kgangkhutshwe/terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dintlhatsabotlhokwatsasetlhangwa sadikwalo: jaakabaanelwa, tiragalommuisano, poloto, kgotlhang, lemorago, maitshetlego, moanedi, thitokgang <p>Dikgatotsapuiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso (Itsisesetlhangwa) • Ka nakoyapuiso (diponagalotsasetlhangwa) • Moragogapuiso (araba dipotso, bapisa, farologanya, sekaseka/ tlhatlhoba) <p>Tekatlhaloganyoyapuiso:(Athikeleyalekwa lodikgang le makasine go batlatshedimose tso le go tlhaloganya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go okola, go tlo disamatlho, go aga setshwantshosatlhaloganyo • Puisotsenelelo • Ipopelebokao • Bokaojwamafoko • Ntlhakemoyamokwadi • Ntlha le kakanyo • Bokao jo bosatlhamalalang <p>Kwalatshobokanyoyadintlhakotsayatem ana</p>	<p>Setlhangwasatirisano sk. tsa botshelojwamoswi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kagego e enepagetseng • Maitlhommo • Dikakanyokgolo le tse di tshhegetsang • Tirisoyapuo • Rejisetara • Tatelano e elolamengyadipolelo • Dirisamakopanyi go netefatsa tomagano • Dirisamefuta e efarologanengya dipolelo, boleele le dipopego <p>Totisamogopolomodikgatongtsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go diraipaakanyetsotiro • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le go tlhagisa <p>Kwalatsabotshelojwamoswi</p>	<p>Dira ka mafoko: Madiri, maina Dira ka polelo: Tlhaloso: Lebaka le ditlamorago Bokaojwamafoko: Mafoko a abokaobontsi, dirisapuomomabakeng a akgethegileng, lefoko le le lengweboemongjwapolelwana Matshwao a puiso le mopeleto: Dipateronetsamopeleto</p>
<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG TIRO 9: GO KWALA Setlhangwa sa tirisano: [tse pedi tse dikhutshwane kgotsa ee le senngwe se se leele] (maduo 20) E kwalwe pele ga tlhatlhobo e e laotsweng</p>				

Dibeke	Go reetsa le go bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopegotsapuo le melawana
7-8	Ditogamaanotsa Go reetsa le Go bua: Poeletso	Go buisa le go lebelela: Poeletso ya ditogamano tsa go buisa le go tsibogela ditlhangwa	Go kwala: Poeletso ya ditlhangwa tse di kwalwang Ditlhangwa tsa boitlhamedi le tsa tirisano	Poeletso Poeletso ya go dira ka mafoko Poeletso ya dira ka dipolelo Poeletso ya bokao jwa mafoko Poeletso ya Matshwao a puiso le mopeleto
BEKE 9 - 10	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 [Teko e e laotsweng] TSIBOGELO YA SETLHANGWA (Maduo 70) Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso (maduo 25) Potso 2: Setlhangwapono (maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)			
DITIRO TSA TLHATLHOBO TSWeledi				
	Ditirotsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none">Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go buaDitiro tsa go reetsa le go bua tse di ikamagantseng le ditlhokego tsa maemo a COVID 19	Ditiro tsa go buisa le go lebelela <ul style="list-style-type: none">Dikgato tsa go buisaDitiro tsa go buisetsagodimoDitiro tsa tekatthaloganyo ya puisoDitiro tsa dikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharo tse di tlaotsweng tsa semesetara.	Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none">Dikgato tsa go kwalaGo kwala ditemanaDitlhangwa tsa tirisanoTlhamoDitlhamo tsa boitlhamedi	Ditiro tsa dipopego tsa puo le melawana <ul style="list-style-type: none">Ditiro tse di farologaneng tsa dipopegopuo le melawana
MOPHATO 9 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BONE				
	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7 Tiro ya molomo [maduo 20] Tlhagiso ya tiro ya molomo ya porojeke Barutabana ba simolole go e rulaganya ka kgweditharo ya boraro go netefatsa gore barutwana ba tlhatlhabiwa kwa bokhutlong ba kgweditharo ya bone.	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9 Go kwala [maduo 20] Ditlhangwa tsa tirisano [tse pedi 2 tse dikhutshwane kgotsa se le nosi se se leele. E kwalwe pele ga tlhatlho e e laotsweng.	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 10 TEKO E E LAOTSWENG Tsibogelo ya setlhangwa [maduo 70] Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso (maduo 25) Potso 2: Setlhangwapono (maduo 15) Potso 3: Tshobokanyo (maduo 10) Potso 4: Dipopegopuo le melawana (maduo 20)	

